

MINISTARSTVO ODBRANE

Broj: 0704-426/23-5248/7

Mjesto i datum: Podgorica, 20-10-2023 2023. godine

"ENING" d.o.o.

Broj 01-869/23

Nikšić, 31.10. 2023. god.

UGOVOR**o servisiranju i održavanju termotehničkih instalacija na objektima
Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore**

Zaključen u Podgorici, između:

MINISTARSTVA ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon - faks: 020/246-073
koga zastupa: **Filip Adžić**, rukovodilac radom Ministarstva odbrane,
ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

„ENING” d.o.o.

sjedište: Nikšić
adresa: Gudeljska II Straševina
PIB: 02214628
žiro-račun: 510-1540-76 Crnogorska Komercijalna Banka
telefon/fax: +382 40 253 401
e-mial: office@ening.me
koga zastupa: Novica Matijaševića, izvršni direktor, (u daljem tekstu: **Izvršilac usluge**)

OSNOV UGOVORA:

Otvoreni postupak javne nabavke usluge servisiranja i održavanja termotehničkih instalacija po Tenderskoj dokumentaciji broj 0704-426/23-5248/4 od 04.08.2023.godine, šifra postupaka na ESJN-u: 50099;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 0704-426/23-5248/6 od 10.10.2023. godine

Ponuda ponuđača "Ening" d.o.o. Nikšić sa podugovaračem "Ramel" d.o.o. Nikšić, šifra ponude na ESJN-u: 68135 od 21.08.2023. godine.

PREDMET**Član 1**

Predmet ovog ugovora je pružanje usluge servisiranja termotehničkih instalacija, na osnovu Tenderske dokumentacije broj 0704-426/23-5248/4 od 21.08.2023. godine, Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 0704-426/23-5248/6 od 10.10.2023. godine i ponude Izvršioca usluge broj 68135 od 21.08.2023. godine.

Prilozi
Sf-1A

Izvršilac usluge se obavezuje da za potrebe Naručioca izvrši servisiranje termotehničkih instalacija na objektima Ministarstva odbrane i Vojske CG u svemu prema specifikaciji radova datoj u ponudi broj 68135 od 21.08.2023. godine.

Finansijski dio ponude je sastavni dio Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupno ugovorena vrijednost iz člana 1 ovog ugovora iznosi **18.983,23 €** bez PDV-a uključujući i sve zavisne i manipulativne troškove, dok PDV iznosi 3986,48 €.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos uplati na žiro račun Izvršioca usluge broj **510-1540-76** kod Crnogorske Komercijalne banke u roku od 30 dana od dana završetka ugovorene usluge i uredno ispostavljene fakture i Izvještaja o izvršenom servisiranju i opravci, ovjerenom od strane Nadzornog organa.

U cijenu usluga uključeni su svi zavisni i manipulativni troškovi.

MJESTO IZVRŠENJA USLUGE

Član 3

Mjesto izvršenja usluge su rostorijske Izvršioca usluge i objekti Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore i to: Objekat Ministarstva odbrane u ul. Jovana Tomaševića br 29 u Podgorici, Vojni objekat Vojno-medicinskog centra u ul. Vaka Đurovića br 55 u Podgorici, Vojni aerodrom "Knjaz Danilo" u Golubovcima, Kasarna "Milovan Šaranović" u Danilovgradu, Vojni objekata "Taraš", Kasarna "Breza" u Kolašinu, Kasarna "Vladimir Knežević Voloda" u Pljevljima, Kasarna "13.Jul" u Baru, Kasarna "Marko Miljanov Popović" u Podgorici, Vojni objekat "Brezovik", SČV Lovćen, SČV Bjelasica i SČV Durmitor.

ROK IZVRŠENJE USLUGE

Član 4

Izvršilac usluge se obavezuje da ugovorene usluge vrši u periodu od 365 dana od dana zaključivanja Ugovora, odnosno do utroška ugovorenih sredstava, ukoliko ta okolnost nastupi ranije.

ANGAŽOVANJE PODUGOVARAČA

Član 5

Dio predmeta nabavke koji se odnosi na izvođenje elektrotehničkih radova, smjer elektronika, sa uračunatom vrijednosti nabavke materijala potrebnog za izvođenje povjerenih radova i transportom, u procentualnom udjelu od 0,45% u predmetu nabavke, Izvršilac usluge će ustupiti podugovaraču "Ramel" d.o.o. Nikšić, Hercegovački put 17, 81400 Nikšić, PIB 02142520, žiro račun broj 530-10038-66 kod NLB banke AD, čije je odgovorno lice Marinko Radulović, izvršni direktor.

Stef

NADZOR

Član 6

Naručilac se obavezuje da izvrši imenovanje lica (u daljem tekstu: Nadzorni organ), koji će biti ovlašćen za nadzor nad vršenjem usluge opravke i servisiranja termotehničkih postrojenja i pripremu isplatne dokumentacije, a najkasnije danom uvođenja u posao Izvršioca usluge pismeno obavijestiti o istom.

Član 7

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvršilac usluge ugovorenu uslugu izvodi prema datom predmjeru radova, provjeru kvaliteta izvršenja usluge, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u datim predmjerima, da kontroliše dinamiku napredovanja izvršenja usluge i ugovorenog roka završetka usluge, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na servisiranju termotehničkih instalacija, kao i da vrši druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Član 8

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvršioca usluge od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje Nadzornog organa i njegovi postupci u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvršioca usluge njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvršenje usluge.

IZVRŠENJE USLUGE

Član 9

Izvršilac usluge je dužan da nakon uvođenja u posao usaglasi detaljni dinamički plan izvršenja usluge sa Nadzornim organom, po prioritetima objekata, sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju usluge iz člana 1 ovog ugovora i u skladu sa ugovorenim rokom završetka usluge iz člana 4 ovog ugovora.

Dinamički plan izvršenja usluge dostaviće se Naručiocu na davanje saglasnosti.

Član 10

Ako Izvršilac usluge svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak usluge iz člana 1 ovog ugovora i u slučaju nakvalitetnog izvršenja usluge, Nadzorni organ će obustaviti dalje vršenje usluge i o tome obavijestiti Naručioca i te okolnosti unijeti u dnevnik radova-servisiranja.

Sa izvršenjem usluge može se ponovo nastaviti kada Izvršilac usluge preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu Nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvršenje usluge.

Član 11

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standardima i uslovima predviđenim

OK

21. 11

1

tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Izvršilac usluge se obavezuje da će sav ugrađeni materijal i izvedeni radovi odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom i ponudom, kao i da će kvalitet materijala koji se ugrađuje i kvalitet izvedenih radova odgovarati uslovima po važećim tehničkim propisima, standardima i uslovima predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvodi ugovorena usluga (radovi) na objektima i uslovima ovog ugovora.

Ako se između Nadzornog organa i Izvršioca usluge pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Član 12

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvršene usluge ne odgovaraju zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog Izvršiocu usluge da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve to o trošku Izvršioca usluge.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvršilac usluge koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako Naručilac nije bio u pravu.

Član 13

Izvršilac usluge je dužan da po izvršenoj usluzi povuče radnike, ukloni preostali materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada, kao i da uredi i očisti svaki objekat od otpadaka koje je napravio.

Član 14

Izvršilac usluge je u obavezi da izvrši probni rad i testiranje rada svih sistema i ugrađenih elemenat u sisteme termotehničkih postrojenja prije predaje korisniku.

Izvještaj o izvršenom probnom radu i testiranju će biti sastavni dio zapisnika o izvršenoj usluzi.

ZAŠTITA NA RADU

Član 15

Izvršilac usluge je dužan da prilikom izvršenja ugovorenih usluga preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvršenja usluge, opreme, uređenja, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi svu štetu koju vršenjem ugovorene usluge pričinu licima i imovini i koje eventualno budu namirene od Naručioca.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvršilac usluge.

Sva lica zaposlena na vršenju usluge iz ovog ugovora moraju biti osigurana od strane Izvršioca usluge o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

OK
ST

R

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 16

Izvršilac usluge se obavezuje da u roku od 15 dana od dostavljanja ovog ugovora uz potpisan ugovor preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 2.296,97 €, odnosno 10% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 425 dana od izdavanja iste, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje za izvršenje ugovorenih obaveza i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio ovog ugovora.

GARANTNI ROK

Član 17

Izvršilac usluge na kvalitet izvršenih usluga daje garantni rok od 12 mjeseci, a za ugrađene djelove i potrošni materijal 24 mjeseca, računajući od dana završetka usluge i prijema izvršenih radova od strane komisije Naručioca.

Za sve ugrađene djelove i potrošni materijal za koje je od strane proizvođača definisan garantni period, dostavljaju se garantni listovi i uputstva za korišćenje.

Član 18

Izvršilac usluge je dužan da u toku garantnog perioda bez odlaganja, o svom trošku, otkloni nedostatke koji nijesu nastali kao posljedica nepravilnog rukovanja korisnika. Utvrđene neispravnosti/nedostaci se zapisnički konstatuju od strane komisije Naručioca i Izvršioca usluge.

Neispravan rezervni dio ili neadekvatno izvršenu uslugu Izvršilac usluge je dužan da otkloni u roku od 5 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji. Ponovljena usluga servisiranja ili zamjenjeni dio moraju imati novi garantni rok, koji teče od dana prijema ponovo izvršene usluge.

RASKID UGOVORA

Član 19

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane kao i u slučajevima utvrđenim članom 150 ZJN.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

U slučaju raskida ugovora naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od dana raskida ugovora.

OK
STH

STH

IZMJENA UGOVORA

Član 20

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- radi nabavke dodatnih usluga, koje su postale neophodne, a koje nijesu bile uključene u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećim uslugama nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
- kad se vrši zamjena podgovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ZJN.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 21

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. List CG", br. 74/19, 3/23, 11/23).

TAJNOST PODATAKA

Član 22

Ugovorne strane se obavezuju da će sa tajnim podacima do kojih dođu tokom realizacije ovog ugovora postupati na način utvrđen Zakonom o tajnosti podataka i podzakonskim propisima za njegovo sprovođenje.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 24

Na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nisu regulisana ugovornim odredbama, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima («Sl. List CG», br. 47/08, 4/11, 22/17) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne Gore, kojima se reguliše ova oblast.

AKKOTC
SH + /

[Signature]

Član 25

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore sa sjedištem u Podgorici.

Član 26

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 27

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme i proizvodi pravna dejstva od dana potpisivanja Ugovora od strane obje ugovorne strane i traje do ispunjenja ugovornih obaveza u ugovorenom roku.

Član 28

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih lica ugovornih strana i sačinjen je u 6 istovjetnih primjeraka, od kojih 4 primjerka za Naručioca i 2 za Izvršioca usluge.

NARUČILAC MINISTARSTVO ODBRANE

**Rukovodilac radom Ministarstva odbrane
Filip Adžić, ministar unutrašnjih poslova**

p.o.

[Handwritten signature]



IZVRŠILAC USLUGE ENING DOO

**Izvršni direktor
Novica Matijašević**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]